



**D.O.O. CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA
ISPITIVANJA PODGORICA**
81000 PODGORICA, BULEVAR ŠARLA DE GOLA 2
LLC CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH
PODGORICA



CETI

📞 ++382 (0)20 658-090; 658-091; Fax: ++382 (0)20 658-092; E-mail: info@ceti.co.me

CETI 5100.101.01

LABORATORIJA ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Vrsta ispitivanja	Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru mjesecu 2014.god.
Broj izvještaja	00-20-228/9
Datum izdavanja izvještaja	14.10.2014.god.

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA	
Naziv podnosioca zahtjeva	AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE CRNE GORE
Broj zahtjeva/ugovora	Ugovor (Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore br.05-D-3566/1, CETI br.00-20-228)
Datum podnošenja zahtjeva /potpisivanja ugovora	07.02.2014.god.

PODACI O UZORKU	
Datum uzorkovanja	1-30.09.2014.god.
Vrsta uzorka	Imisjska mjerena kvaliteta vazduha
Zahtijevano ispitivanje	SO ₂ , NO, NO ₂ , CO, PM ₁₀ , PM _{2,5} , benzen, Pb, As, Cd, Ni , benzo (a) piren i ukupni policiklični aromatični ugljovodonici u PM ₁₀ česticama
Uzorkovao	Odjeljenje za laboratorijsku dijagnostiku i monitoring
Broj protokola u CETI	/

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izvještaj o ispitivanju se može umnožavati isključivo kao cjelina.

**DIREKTOR SEKTORA ZA LAB.DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU
OD ZRAČENJA**
Danijela Šuković, spec.toks. hem

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

SADRŽAJ

1.Uvod.....	3-5
1. Metode.....	6
2.Rezultati mjerena.....	7
2.1.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Podgorica.....	8-13
2.2.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Bar.....	14-20
2.3.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Nikšić.....	21-30
2.4.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Pljevlja.....	31-36
2.5.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Tivat.....	37-39
2.6.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na lokaciji Golubovci.....	40-44
2.7.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na lokaciji Gradina.....	45-50

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

1.UVOD

D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica (CETI), realizovao je ispitivanje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori tokom mjeseca septembra u skladu sa **PROGRAMOM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA CRNE GORE U 2014.** god., izrađenog od strane Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore. Programom su obuhvaćena sledeća ispitivanja:

1.Sistematsko mjerjenje imisije zagađujućih materija u vazduhu na automatskim mjernim stanicama

1.1.Podgorica-“NOVA VAROŠ”

U Podgorici, na mjernej stanici Nova Varoš, vršena su kontinualna mjerena zagađujućih materija:

- azot monoksida,
- azot dioksida,
- ukupnih azotnih oksida,
- ugljen monoksida,
- PM₁₀ čestica,
- sadržaja olova u PM₁₀,
- benzo (a) pirena,
- relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena),
- ukupnih PAH-s u PM₁₀,
- benzena i
- meteoroloških parametara.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i jednočasovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.2. Bar

U Baru (merna stanica Bar 2) je vršeno mjerjenje sledećih parametara:

- sumpor dioksida,
- azot monoksida,
- azot dioksida
- ukupnih azotnih oksida
- PM₁₀ čestica,
- sadržaj teških metala (Pb, As, Cd i Ni) u PM₁₀,
- benzo (a) pirena,
- relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena),
- ukupnih PAH-s u PM₁₀ i
- meteoroloških parametara.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

Usled kvara na mjernim instrumentima i uzorkivačima tokom septembra mjeseca nije vršeno mjerjenje ozona, benzena i PM_{2.5}.Sa mjeranjem PM₁₀ je prekinuto nakon petnaestog septembra, kvara na uzorkivaču čestica.

Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerjenja i brojem časova i dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.3. Nikšić

U Nikšiću vršeno je u kontinuitetu vršeno mjerjenje:

- sumpor dioksida,
- azot monoksida,
- azot dioksida,
- ugljen monoksida,
- PM_{2.5},
- PM₁₀,
- sadržaj teških metala (Pb, As, Cd i Ni) u PM₁₀,
- benzo (a) pirena,
- relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena),
- ukupnih PAH-s u PM₁₀,
- ozona ,
- benzena

Sa mjeranjem PM_{2.5} je prekinuto 15.09 radi redovnog servisa uzorkivača suspendovanih čestica.

Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerjenja i brojem časova i dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.4. Pljevlja-Centar (ul.Skerlićeva)

U Pljevljima je vršeno kontinualno mjerjenje:

- sumpor dioksida
- azot monoksida
- azot dioksida
- ukupnih azotnih oksida
- PM₁₀,
- sadržaj teških metala (Pb, As, Cd i Ni) u PM₁₀,
- benzo (a) pirena,
- relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena),
- ukupnih PAH-s u PM₁₀

Usled kvara na uzorkivaču tokom septembra mjeseca nije vršeno mjerjenje PM_{2.5}.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.5.Tivat

U Tivtu je vršeno mjerenje PM_{2,5}, do 15.09, odnosno redovnog servisa uzorkivača čestica

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih-ciljnih vrijednosti.

1.6.Golubovci

Na ovoj lokaciji je vršeno mjerena:

- **azot monoksida,**
- **azot dioksida,**
- **ukupnih azotnih oksida i**
- **sumpor dioksida.**

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.7.Gradina

Na ovoj lokaciji je vršeno mjerena:

- **mjerenje ozona,**
- **azot monoksida,**
- **azot dioksida,**
- **ukupnih azotnih oksida,**
- **sumpor dioksida,**

Isključenja visokonaponskih dalekovoda u dnevnim terminima (od osam do šesnaest sati) na ovom području su razlog što je devet dana tokom septembra mjeseca pokrivenost sa podacima bila ispod kriterijuma prihvatljivosti od 75%.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

1.1. METODE

Tokom realizacije Programa kontrole kvaliteta vazduha, za prikupljanje i analizu uzoraka koriste se propisane, akreditovane standardne metode:

- Određivanje SO₂, UV fluorescencija prema standardu MEST EN14212:2011
- Određivanje NO, NO₂ i NO_x, Hemiluminescencija prema standardu MEST EN14211:2011
- Određivanje CO, NDIR (Infracrvena apsorpcija) prema standardu MEST EN14626:2011
- Određivanje O₃ NDUV (UV apsorpcija) prema standardu MEST EN14625:2011
- Određivanje PM₁₀ prema standardu MEST EN 12341
- Određivanje PM_{2,5} prema standardu MEST EN 14907
- Određivanje koncentracije benzena-Dio 3: Automatsko uzorkovanje pumpom sa gasnom hromatografijom na licu mjesta-MEST EN 14662-3:2011
- Određivanje koncentracije benzo(a)pirena u vazduhu ambijenta metodom MEST EN 15549:2011
- Određivanje koncentracije Pb, As, Cd i Ni u uzorcima PM₁₀ čestica, MEST EN 14902:2011

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

2.REZULTATI MJERENJA

Rezultati mjerena su prikazani tabelarno i grafički uporedo sa graničnim vrijednostima propisanim Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (“Sl.list Crne Gore, br. 25/12), i to:

1. Tabelarno:

- Srednje dnevne vrijednosti za: SO₂, PM₁₀, PM_{2,5} i benzen
- Maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti za ugljen monoksid i ozon
- Srednje mjesečne vrijednosti sadržaja Pb, As, Cd, Ni, BaP (benzo (a) piren), relevantnih predstavnika PAH-s (markeri benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM₁₀ česticama

2.Grafički

- Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida i azot dioksida (zbog obimnosti podataka)

Za svaku zagađujuću materiju, na svakoj stanici prikazan je:

- ukupan broj mjerena,
- obuhvat podataka u %,
- srednja časovna, maksimalna 8h i dnevna vrijednost,
- C₅₀, medijan,
- najmanja vrijednost (minimalana) i
- najveća vrijednost (maksimalna)

Oznake i skraćenice upotrebljene u tabelama i na slikama:

- GV (SDV)-granična vrijednost (srednja dnevna vrijednost)
- TV (SDV)-tolerantna vrijednost (srednja dnevna vrijednost)
- GV (M8hSV)-granična vrijednost (max.osmočasovna srednja vrijednost)
- GV (SGV)- granična vrijednost (srednja godišnja vrijednost)

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

2.1.MJERNA STANICA-PODGORICA-NOVA VAROŠ

PODACI O STANICI-NOVA VAROŠ

1.Opšti podaci			
1.1.	Ime stanice	Nova Varoš (bul.sv.Petra Cetinjskog)	
1.2.	Ime grada	Podgorica	
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_03	
1.4.	Kod stanice	MNE_02_01	
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica	
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore	
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda	
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m) 6603787.37	G.širina (m) 4700417.54 NmV (m) 41
1.9.	NUTS		
1.10.	Zagađujuće materije koje se mijere	CO, NO, NO ₂ , NOx, PM ₁₀ , benzen, Pb, BaP	
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra	
1.12	Druge informacije		
2.Klasifikacija stanice			
2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje	
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Saobraćajna	
2.3.	Dodatne informacije o stanicu	1000m x 50m	
3.Mjerna oprema			
3.1.	Naziv		
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda		
CO		Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija
NO, NO ₂ , NOx		Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija
Benzen		Automatski analizator	Gasna hromatografija
PM ₁₀		Automatski analizator	Analiza-apsorpcija beta zračenja
Pb		Ručno sakupljanje	Analiza-AAS
BaP		Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS
4.Opis uzorkovanja			
4.1.	Lokacija mjernog mjesta		
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m	
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata	
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano	

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

**2.1.1. TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
NOVA VAROŠ- PODGORICA**

Tabela 1.Srednje dnevne i maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti

Datum	PM₁₀($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Benzen($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ugljen monoksid (mg/m^3)
1.09	20.85	0.61	0.38
2.09	15.01	0.50	0.32
3.09	14.33		0.30
4.09	20.25		0.38
5.09	14.80		0.31
6.09	12.96		0.31
7.09	14.65		0.36
8.09	27.38		0.38
9.09	20.73	0.53	0.34
10.09	25.93	0.57	0.37
11.09	23.63	0.65	0.37
12.09	16.48	0.64	0.47
13.09	13.96	0.65	0.45
14.09	18.22	0.64	0.50
15.09	17.59	0.66	0.39
16.09	16.34	0.55	0.33
17.09	20.72	0.63	0.36
18.09	20.42	0.61	0.40
19.09	26.78	0.60	0.40
20.09	20.26	0.58	0.39
21.09	23.67		0.36
22.09	32.67		0.38
23.09	5.73		0.19
24.09	14.94		0.36
25.09	21.40	0.93	0.46
26.09	14.93	0.64	0.51
27.09	5.69	0.44	0.15
28.09	13.01	0.42	0.18
29.09	21.74	0.66	0.39
30.09	27.94	0.81	0.50
GV (SDV)	50		
TV (SDV)	66		
GV (SGV)	40	5	
GV (M8hSV)			10

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

Tabela 2.Statistička obrada rezultata mjerena PM₁₀ čestica

Broj 24 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5.69
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	32.67
Srednja 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.77
Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	19.23
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne TV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije (za 2014.god)</i>
	66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
	45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Tabela 3.Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	713
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja podataka	99.02
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.98
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	97.16
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	27.24
Madian jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23.31
Broj prekoračenja časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije</i>
	nema
	nema

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

Tabela 4. Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24 časovnih mjerena	20
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	66.66
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.42
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.93
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.62
Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.62
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
<i>Godišnja srednja vrijednost</i>	<i>5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>nema</i>

Tabela 5. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida


Broj 8 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	100
Minimalna 8 časovna vrijednost (mg/m^3)	0.15
Maksimalna 8 časovna vrijednost (mg/m^3)	0.51
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja (mg/m^3)	0.37
Madian 8 časovnih vremena usrednjavanja	0.37
Broj prekoračenja 8 časovne GV	0
	<i>Granične vrijednosti</i>
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
<i>Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost</i>	<i>10 mg/m^3</i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>nema</i>

Tabela 6. Srednje vrijednosti sadržaja olova, benzo a)pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM_{10} česticama

	Pb	BaP	Markeri BaP	PAH
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$		ng/ m^3	
	<0.015	0.405	1.188	2.403
GV	0.5			
Ciljna vrijednost		1		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

**2.1.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
NOVA VAROŠ- PODGORICA**



Slika1.Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

2.1.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PODGORICA NOVA VAROŠ

1.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) upoređeni su sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** tokom mjerena u mjesecu septembru (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

2.ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ (PM₁₀)

Srednje dnevne vrijednosti **PM₁₀** su upoređene sa:

- propisanom **granicom tolerancije** za srednju dnevnu vrijednost, ($66 \mu\text{g}/\text{m}^3$) koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine,
- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju dnevnu vrijednost, ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.

Sve srednje dnevne vrijednosti **PM₁₀** su tokom mjeseca septembra bile **ispod** granične vrijednosti, a samim tim i granice tolerancije za 2014.godinu.

3.BENZEN

Sve srednje dnevne vrijednosti **benzena** (20 dana validnih mjerena) su bile ispod propisane **granične vrijednosti** od $5\mu\text{g}/\text{m}^3$, na godišnjem nivou.

4.UGLJEN MONOKSID

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su poređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju godišnju vrijednost ($10 \text{ mg}/\text{m}^3$). Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su tokom mjerena u septembru mjesecu na ovom mjernom mjestu bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

5.TEŠKI METALI (Pb) I BENZO (A) PIREN U PM₁₀

PM₁₀ su analizirane na sadržaj **olova** za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

- Sadržaj **olova** u toku septembra mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je značajno **ispod** propisane granične vrijednosti.
- Takođe su vršene analize PM₁₀ čestica na sadržaj **benzo (a) pirena i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova** za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole imisija.

Sadržaj **benzo(a)pirena** izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u mjesecu septembru je $0.405 \text{ ng}/\text{m}^3$ u odnosu na **ciljnu vrijednost** ($1\text{ng}/\text{m}^3$) propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

2.2.MJERNA STANICA-BAR

PODACI O STANICI-BAR

1.Opšti podaci

1.1.	Ime stanice	Bar 2		
1.2.	Ime grada	Bar		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_06		
1.4.	Kod stanice	MNE_02_04		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6591680.68	4662409.66	11.95
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	SO ₂ ,O ₃ ,CO,NO, NO ₂ ,NOx,benzen, PM ₁₀ , PM _{2.5} , Pb, As, Cd, Ni i BaP		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			

2.Klasifikacija stanice

2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana
2.3.	Dodatne informacije o stanici	1000mx 50m

3.Mjerna oprema

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
CO	Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija
O ₃	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija
Benzen	Automatski analizator	Gasna hromatografija
PM ₁₀	Ručno sakupljanje	Gravimetrija
PM _{2.5}	Ručno sakupljanje	Gravimetrija
Pb, As, Cd i Ni	Ručno sakupljanje	Analiza-AAS
BaP	Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS

4.Opis uzorkovanja

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

**2.2.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
BAR 2**

Tabela 7.Srednje dnevne vrijednosti max.8h srednje dnevne vrijednosti

Datum	Srednje dnevne vrijednosti		Max.8h srednje dnevne vrijednosti
	PM₁₀ (µg/m³)	Sumpor dioksid (µg/m³)	
1.09	13.13	3.03	0.23
2.09	14.88	4.36	0.20
3.09	15.11	2.90	0.22
4.09	18.46	2.59	0.32
5.09	17.84	5.05	0.34
6.09	18.50	5.23	0.28
7.09	16.73	5.46	0.30
8.09	19.64	2.19	0.26
9.09	23.52	1.34	0.21
10.09	20.60	1.59	0.23
11.09	12.90	1.80	0.24
12.09			
13.09	37.42	2.28	0.32
14.09	39.41	3.83	0.32
15.09		3.87	0.28
16.09		2.69	0.23
17.09		2.67	0.24
18.09		2.81	0.34
19.09		2.84	0.36
20.09		2.67	0.35
21.09		2.53	0.23
22.09		2.99	0.26
23.09		7.43	0.18
24.09		6.15	0.26
25.09		4.91	0.28
26.09		5.49	0.27
27.09		4.89	0.17
28.09		6.18	0.31
29.09		5.68	0.31
30.09		4.84	0.34
GV(SDV)	50	125	
TV(SDV)	66		
GV(SGV)	40		
GV(M8hSDV)			10

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

Tabela 8. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	704	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	97.77	
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.31	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.75	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.78	
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	3.31	
Broj 24 časovnih mjerena	29	
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	96.66	
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.34	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.43	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.80	
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.03	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0	
<i>Granične vrijednosti</i>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje	nema
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

Tabela 9. Statistička obrada rezultata mjerena PM₁₀ čestica

Broj 24 časovnih mjerena	13	
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	43.33	
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.90	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	39.41	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	20.63	
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.46	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0	
Broj prekoračenja 24 časovne TV	0	
<i>Granične vrijednosti</i>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije (za 2014.god)
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje	66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

Tabela 10. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	703
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	97.7
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.62
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	42.79
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11.57
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	8.49
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Granica tolerancije</i>	
	Nema
	Nema

Tabela 11. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida

Broj 8 časovnih mjerena	29
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	96.66
Minimalna 8 časovna vrijednost (mg/m^3)	0.17
Maksimalna 8 časovna vrijednost (mg/m^3)	0.36
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja (mg/m^3)	0.27
Median 8 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.27
Broj prekoračenja 8 časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	10 mg/m^3
<i>Granica tolerancije</i>	
	nema

Tabela 12. Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM_{10} česticama

	Pb $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Cd	As ng/m^3	Ni
GV	<0.015	<3	<3	0.665
0.5				
Ciljna vrijednost		5	6	20


Tabela 13. Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM_{10} česticama

	BaP	Markeri BaP ng/m^3	PAH
	0.100	0.420	1.200
Ciljna vrijednost	1		


D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

2.2.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI BAR 2



Slika 2.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 3.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

2.2.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI BAR 2

1.SUMPOR DIOKSID

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa:

- propisanim **graničnim vrijednostima za** jednočasovne srednje vrijednosti ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$) i srednje **dnevne** vrijednosti ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovnom srednjom vrijednošću i srednjom dnevnom vrijednošću) sa ciljem zaštite zdravlja ljudi, su tokom mjerena u septembru mjesecu bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom septembra mjeseca bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

3. ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ (PM₁₀)

Srednje dnevne vrijednosti **PM₁₀** su upoređene sa:

- propisanom **granicom tolerancije** za srednju dnevnu vrijednost, ($66 \mu\text{g}/\text{m}^3$) koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine,
- propisanom **graničnom** vrijednošću za srednju **dnevnu** vrijednost, ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.

Sve srednje dnevne vrijednosti **PM₁₀** u mjesecu septembru mjesecu (13 dana validnih mjerena) su bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

4.UGLJEN MONOKSID

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su poređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju godišnju vrijednost($10 \text{ mg}/\text{m}^3$). Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su tokom mjeseca septembra, na ovom mjernom mjestu, bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

5. SADRŽAJ TEŠKIH METALA (Pb, Cd, As, Ni) i BENZO (A) PIRENA U PM₁₀

- PM₁₀ su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

Sadržaj **olova** u toku septembra mjeseca, računato kao srednja vrijednost dva zbirna sedmična uzoraka, je bio značajno **ispod** $0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj **arsena, kadmijuma i nikla** bio **ispod** ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

Sadržaj **benzo-a-pirena** izračunat kao srednja vrijednost dva zbirna sedmična uzorka u septembru mjesecu bio je 0.100 ng/m^3 u odnosu na **ciljnu** vrijednost od 1.0 ng/m^3 propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

**2.3.MJERNA STANICA-NIKŠIĆ
PODACI O STANICI-NIKŠIĆ**

1.Opšti podaci				
1.1.	Ime stanice	Nikšić-centar		
1.2.	Ime grada	Nikšić		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_08		
1.4.	Kod stanice	MNE_02_06		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6577557.59	4737876.06	629
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	SO ₂ ,O ₃ ,CO,NO,NO ₂ ,NOx, PM ₁₀ ,PM _{2.5} ,Pb,As,Cd, Ni i BaP , benzen		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			
2.Klasifikacija stanice				
2.1	Tip područja	Gradsko:trajno izgrađeno područje		
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana		
2.3.	Dodatne informacije o stanici	1000mx 50m		
3.Mjerna oprema				
3.1.	Naziv			
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda			
CO	Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija		
O ₃	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija		
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija		
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija		
Benzen	Automatski analizator	Gasna hromatografija		
PM ₁₀	Ručno sakupljanje	Gravimetrija		
PM _{2.5}	Ručno sakupljanje	Gravimetrija		
Pb, As, Cd i Ni	Ručno sakupljanje	Analiza-AAS		
BaP	Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS		
4.Opis uzorkovanja				
4.1.	Lokacija mjernog mjeseta			
4.2.	Visina mjeseta uzorkovanja	3m		
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata		
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	kontinuirano		

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

**2.3.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
NIKŠIĆ 2**

Tabela 14.Srednje dnevne vrijednosti

Datum	PM₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM_{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Benzin ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Sumpor dioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.09	14.57	8.69	0.81	1.91
2.09	15.00	4.17	0.91	1.64
3.09	14.53	10.43	0.85	1.79
4.09	17.13	8.72	1.31	2.32
5.09	21.73	10.49	1.11	1.96
6.09	15.36	8.78	0.91	4.70
7.09	14.50	10.19	0.81	3.20
8.09	21.77	11.73	1.03	2.32
9.09	33.36	14.08	0.71	3.10
10.09	18.75	4.93	0.85	3.03
11.09	15.24	9.59	1.24	3.06
12.09	12.72	6.83	1.13	1.99
13.09	14.29	10.04	0.82	1.70
14.09	12.40	8.48	1.69	1.68
15.09	20.31	9.04	0.88	1.96
16.09	17.14		0.62	4.36
17.09	14.51		0.87	3.66
18.09	18.48		1.24	3.37
19.09	24.00		1.31	2.59
20.09	22.81		0.52	2.07
21.09	22.94		0.62	1.99
22.09	13.30		0.84	2.55
23.09	9.84		0.39	2.04
24.09	32.84		0.71	3.78
25.09	34.90		0.68	3.57
26.09	10.35		0.82	2.37
27.09	11.15		0.43	3.82
28.09	13.09		0.59	5.28
29.09	25.31		0.88	3.29
30.09	34.53		0.41	5.68
GV (SDV)	50			
TV (SDV)	66	26		
GV(SGV)	40	25	5	
Ciljna vr.		25		

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

Tabela 15.Mak.8h srednje dnevne vrijednosti

Datum	O_3 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CO (mg/m^3)
1.09	91.16	0.27
2.09	99.66	0.22
3.09	102.66	0.32
4.09	94.66	0.31
5.09	86.86	0.29
6.09	91.37	0.30
7.09	96.18	0.28
8.09	83.87	0.35
9.09	104.82	0.35
10.09	106.26	0.31
11.09	108.00	0.33
12.09	115.35	0.21
13.09	106.85	0.39
14.09	105.81	0.39
15.09	107.93	0.31
16.09	119.72	0.32
17.09	110.27	0.22
18.09	101.62	0.27
19.09	112.48	0.34
20.09	72.22	0.42
21.09	86.80	0.43
22.09	96.17	0.30
23.09	100.57	0.19
24.09	106.51	0.44
25.09	100.30	0.85
26.09	102.01	0.87
27.09	104.69	0.32
28.09	104.40	0.25
29.09	94.82	0.49
30.09	94.01	0.61
GV (M8hSDV)		10
Ciljna vrijednost	120	

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

Tabela 16. Statistička obrada rezultata mjerenja PM₁₀ čestica

Broj 24 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.84
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	34.90
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.89
Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16.25
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne TV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije (za 2014.god)</i>
	66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
	45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Tabela 17. Statistička obrada rezultata mjerenja PM_{2.5}

Broj 24 časovnih mjerena	16
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	53.33
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.17
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.08
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.06
Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.91
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije</i>
	26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)</i>	
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

Tabela 18. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	720	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	100	
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.71	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.03	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.80	
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	2.28	
Broj 24 časovnih mjerena	30	
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	100	
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.64	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5.68	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.89	
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja	2.57	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0	
<i>Granične vrijednosti</i>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje	Nema
Dnevna srednja vrijednost	$125 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Tabela 19. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	717	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	99.58	
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.30	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	55.60	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.45	
Median časovnih vremena usrednjavanja	6.95	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
<i>Granične vrijednosti</i>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	$200 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje	Nema
Godišnja srednja vrijednost	$40 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

Tabela 20. Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.39
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.69
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.87
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.85
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
<i>Godišnja srednja vrijednost</i>	<i>5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>Nema</i>

Tabela 21. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida

Broj 8 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	100
Minimalna 8 časovna vrijednost (mg/m^3)	0.19
Maksimalna 8 časovna vrijednost (mg/m^3)	0.87
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja (mg/m^3)	0.36
Median 8 časovnih vremena usrednjavanja (mg/m^3)	0.32
Broj prekoračenja maksimalne 8 časovne srednje vrijednosti GV	0
	<i>Granične vrijednosti</i>
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
<i>Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost</i>	<i>10 mg/m^3</i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>Nema</i>

Tabela 22. Statistička obrada rezultata mjerena ozona

Broj 8 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	100
Minimalna 8 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	72.22
Maksimalna 8 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	119.72
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	100.27
Median 8 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	101.82
Broj prekoračenja 8 časovne	0
	<i>Ciljna vrijednost</i>
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Ciljna vrijednost</i>
<i>Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost</i>	<i>120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>nema</i>

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

Tabela 23 .Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM₁₀ česticama

	Pb µg/m ³	Cd	As ng/m ³	Ni
	<0.015	<3	<3	1.850
GV	0.5			
Ciljna vrijednost		6	5	20


Tabela 24.Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM₁₀ česticama

	BaP	Markeri BaP ng/m ³	PAH
	0.378	2.528	4.518
Ciljna vrijednost	1		


D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

**2.3.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
NIKŠIĆ 2**



Slika 4.Srednje dnevne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 5.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

2.3.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI NIKŠIĆ 2

1.SUMPOR DIOKSIDA

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa:

- propisanim **graničnim vrijednostima**: za jednočasovnu srednju vrijednost ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- srednju **dnevnu** vrijednost ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) za zaštitu zdravlja, su tokom septembra mjeseca bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ($200\mu\text{g}/\text{m}^3$).
Sve izmjereno jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom septembra mjeseca bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

3.ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ (PM₁₀)

Srednje dnevne vrijednosti **PM₁₀** upoređene su sa:

- propisanom **granicom tolerancije** za srednju dnevnu vrijednost, ($66\text{ mg}/\text{m}^3$) koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine,
- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju dnevnu vrijednost ($66\text{ mg}/\text{m}^3$) koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.

Sve srednje dnevne vrijednosti **PM₁₀** su tokom septembra mjeseca bile **ispod** propisanih graničih vrijednosti.

4.ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $2.5\mu\text{m}$ (PM_{2.5})

Sve izmjerene, srednje dnevne vrijednosti **PM_{2.5}** su na ovoj lokaciji su bile **ispod** propisane **granične vrijednosti** za godišnju srednju vrijednost ($25\mu\text{g}/\text{m}^3$).

5.BENZEN

Validnih mjerena **benzena** u mjesecu septembru je bilo 30 dana. Sve srednje dnevne vrijednosti su bile **ispod** propisane granične vrijednosti ($5\mu\text{g}/\text{m}^3$), na godišnjem nivou.

6.UGLJEN MONOKSID

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksid** su poređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju godišnju vrijednost ($10\text{ mg}/\text{m}^3$).
Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksid** su tokom septembra mjeseca na ovom mjernom mjestu bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

7.OZON

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ozona** su poređene sa:

- propisanom **ciljnom vrijednošću** od $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Sve maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti su bile **ispod** propisane ciljne vrijednosti, tokom septembra mjeseca.

8. SADRŽAJ TEŠKIH METALA (Pb, Cd, As, Ni) i BENZO (A) PIRENA U PM₁₀

- PM₁₀ su analizirane na sadržaj **teških metala i benzo(a)pirena**, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih polickličnih aromatičnih ugljovodonika: **benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova** za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

Sadržaj **olova** u toku septembra mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je bio značajno **ispod** $0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj **arsena, kadmijuma i nikla** bio **ispod** ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

Sadržaj **benzo-a-pirena** izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u septembru mjesecu bio je $0.378 \text{ ng}/\text{m}^3$ u odnosu na **ciljnu vrijednost** od $1.0 \text{ ng}/\text{m}^3$ propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

2.4.MJERNA STANICA-PLJEVLJA

PODACI O STANICI-PLJEVLJA

1.Opšti podaci

1.1.	Ime stanice	Pljevlja-centar		
1.2.	Ime grada	Pljevlja		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_01		
1.4.	Kod stanice	MNE_01_01		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine		
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6610494.51	4802077.05	773.25
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	PM ₁₀ , PM _{2,5} , SO ₂ , NO, NO ₂ , NOx		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			

2.Klasifikacija stanice

2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana
2.3.	Dodatne informacije o stanici	

3.Mjerna oprema

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
	PM ₁₀	Automatski analizator
	NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator
	SO ₂	Automatski analizator
	PM _{2,5}	Ručno sakupljanje
		Analiza-apsorpcija beta zračenja
		Analiza-hemiluminiscencija
		Analiza-UV fluorescencija
		Gravimetrija

4.Opis uzorkovanja

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

2.4.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI PLJEVLJA NA LOKACIJI-CENTAR

Tabela 25.Srednje dnevne vrijednosti

Datum	PM₁₀(µg/m³)	Sumpor dioksid (µg/m³)
1.09	42.59	
2.09	23.85	6.64
3.03	26.32	6.65
4.09	14.95	6.74
5.09	16.75	6.71
6.09	18.77	6.75
7.09	20.39	6.73
8.09	14.70	6.85
9.09	19.76	7.14
10.09	27.32	7.71
11.09	31.96	7.16
12.09	28.67	
13.09	19.95	
14.09	27.50	
15.09	32.16	
16.09	29.48	2.01
17.09	35.02	1.72
18.09	22.75	2.55
19.09	18.98	3.19
20.09	37.04	2.45
21.09	25.16	2.99
22.09	28.48	2.59
23.09	41.94	1.99
24.09	45.43	2.63
25.09	46.34	3.94
26.09	46.38	2.92
27.09	43.13	3.06
28.09	45.37	4.48
29.09	30.13	13.56
30.09	25.85	11.42
GV(SDV)	50	125
TV(SDV)	66	
GV(SGV)	40	

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

Tabela 26. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	563
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	78.19
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.07
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	49.11
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5.23
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	4.43
Broj 24 časovnih mjerena	25
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	83.33
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.72
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.56
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5.22
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja	4.48
Broj prekoračenja časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	$125 \mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Granica tolerancije</i>	
	Nema
	Nema

Tabela 27. Statistička obrada rezultata mjerena PM_{10} čestica

Broj 24 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.70
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	46.38
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	29.57
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	27.99
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne TV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Dnevna srednja vrijednost	$50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	$40 \mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Granica tolerancije (za 2014.god)</i>	
	$66 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
	$45 \mu\text{g}/\text{m}^3$

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

Tabela 28. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	720
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	100
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.90
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	61.75
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23.12
Median časovnih vremena usrednjavanja	21.27
Broj prekoračenja časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	$200 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	$40 \mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije</i>
	Nema
	Nema

Tabela 29. Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM_{10} česticama

	Pb $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Cd	As ng/ m^3	Ni
	<0.015	<3	<3	1.078
GV	0.5			
Ciljna vrijednost		6	5	20

Tabela 30. Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM_{10} česticama


	BaP	Markeri BaP ng/ m^3	PAH
	0.386	2.173	4.093
Ciljna vrijednost	1		

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.


2.4.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PLJEVLJA

SEPTEMBAR



Slika 6.Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida upored sa GV

SEPTEMBAR



Slika 7.Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida upored sa GV

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

2.4.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PLJEVLJA

1.SUMPOR DIOKSID

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa:

- propisanim **graničnim vrijednostima**: za jednočasovnu srednju vrijednost ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- srednju **dnevnu** vrijednost ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) za zaštitu zdravlja, su tokom septembra mjeseca bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$).
Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom septembra mjeseca bile **ispod** propisane granične vrijednosti .

3. ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ (PM_{10})

Srednje dnevne vrijednosti **PM_{10}** upoređene su sa:

- propisanom **granicom tolerancije** ($66\mu\text{g}/\text{m}^3$) za srednju dnevnu vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine,
- propisanom **graničnom vrijednošću** ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) za srednju dnevnu vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.

Sve srednje dnevne vrijednosti **PM_{10}** su tokom septembra mjeseca bile **ispod** propisane granične vrijednosti za 2014.godinu.

4. SADRŽAJ TEŠKIH METALA (Pb, Cd, As, Ni) i BENZO (A) PIRENA U PM_{10}

PM_{10} su analizirane na sadržaj **teških metala i benzo(a)pirena**, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: **benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova** za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

Sadržaj **olova** u toku septembra mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je bio značajno **ispod** $0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj **arsena, kadmijuma i nikla** bio **ispod** ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

Sadržaj **benzo-a-pirena** izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u septembru mjesecu bio je $0.386 \text{ ng}/\text{m}^3$ u odnosu na **ciljnu vrijednost** od $1.0 \text{ ng}/\text{m}^3$ propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godin).

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

2.5.MJERNA STANICA-TIVAT

PODACI O STANICI-TIVAT

1.Opšti podaci

1.1.	Ime stanice	Tivat		
1.2.	Ime grada	Tivat		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_10		
1.4.	Kod stanice	MNE_03_02		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6557638.85	4698672.85	3.5
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	PM _{2.5}		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			

2.Klasifikacija stanice

2.1	Tip područja	Gradsko:trajno izgrađeno područje
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana
2.3.	Dodatne informacije o stanici	

3.Mjerna oprema

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
PM _{2.5}	Ručno sakupljanje	Gravimetrija

4.Opis uzorkovanja

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat , 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

**2.5.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
TIVAT**

Tabela 31.Srednje dnevne vrijednosti

Datum	PM_{2.5} (µg/m³)
1.09	5.71
2.09	7.55
3.09	6.86
4.09	8.41
5.09	9.65
6.09	8.63
7.09	10.00
8.09	9.56
9.09	10.84
10.09	17.73
11.09	8.96
12.09	7.82
13.09	11.12
14.09	8.15
15.09	7.84
TV	26
GV (SGV)	25
Ciljna vrijednost	25

Tabela 32.Statistička obrada rezultata mjerenja PM_{2.5} čestica

Broj 24 časovnih mjerenja	15
Procenat validnih 24 časovnih mjerenja	50
Minimalna 24 časovna vrijednost (µg/m ³)	5.71
Maksimalna 24 časovna vrijednost (µg/m ³)	17.73
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja (µg/m ³)	9.25
Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja (µg/m ³)	8.63
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
<i>Godišnja srednja vrijednost</i>	<i>25 µg/m³</i>
<i>Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)</i>	
<i>Godišnja srednja vrijednost</i>	<i>25 µg/m³</i>

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

**2.5.2.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI
TIVAT**

1. ČESTICE PREČINA MANJEG OD 2.5µm (PM_{2.5})

- Validnih mjerena PM_{2.5} u septembru mjesecu na ovoj lokaciji je bilo 15 dana. Sve srednje dnevne vrijednosti PM_{2.5} čestica su bile ispod granične vrijednosti od 25 µg/m³ propisane, na godišnjem nivou, sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine).

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

2.6.MJERNA STANICA-GOLUBOVCI

PODACI O STANICI-GOLUBOVCI

1.Opšti podaci

1.1.	Ime stanice	Golubovci		
1.2.	Ime grada	Podgorica		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_05		
1.4.	Kod stanice	MNE_02_05		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerena	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6601947.52	4688794.08	13
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjeri	SO ₂ ,O ₃ ,NO,NO ₂ ,NOx		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			

2.Klasifikacija stanice

2.1	Tip područja	Ruralno
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	SB
2.3.	Dodatne informacije o stanici	

3.Mjerna oprema

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija
O ₃	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija

4.Opis uzorkovanja

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat , 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

**2.6.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI-
GOLUBOVCI**

Tabela 33.Srednje dnevne vrijednosti

Datum	Sumpor dioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
17.09	2.25
18.09	2.46
19.09	2.36
20.09	2.27
21.09	2.33
22.09	2.27
23.09	2.33
24.09	2.48
25.09	2.36
26.09	2.45
27.09	3.15
28.09	4.02
29.09	3.25
30.09	2.87
SDV	125

Tabela 34.Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	325
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	45.13
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.81
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.65
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.63
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	2.39
Broj 24 časovnih mjerena	14
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	46.66
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.25
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.02
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.63
Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja	2.41
Broj prekoračenja časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0

Granične vrijednosti

<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>	<i>Granica tolerancije</i>
<i>Jednočasovna srednja vrijednost</i>	<i>350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje</i>	<i>Nema</i>
<i>Dnevna srednja vrijednost</i>	<i>125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</i>	<i>Nema</i>

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

Tabela 35. Statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida


<i>Granične vrijednosti</i>		
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>	<i>Granica tolerancije</i>
<i>Jednočasovna srednja vrijednost</i>	<i>200 µg/m³, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje</i>	<i>nema</i>
<i>Godišnja srednja vrijednost</i>	<i>40 µg/m³</i>	<i>nema</i>

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA


Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

2.6.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI GOLUBOVCI

SEPTEMBAR (17-30.09.2014.god.)



Slika 8.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 9.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

**2.6.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI
GOLUBOVCI**

1.SUMPOR DIOKSID

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa:

- propisanim **graničnim vrijednostima**: za jednočasovnu srednju vrijednost ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- srednju **dnevnu** vrijednost ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) za zaštitu zdravlja, su tokom septembra mjeseca bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ($200\mu\text{g}/\text{m}^3$).
Sve izmjereno jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom septembra mjeseca bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

2.7.MJERNA STANICA-GRADINA

PODACI O STANICI-GRADINA

1.Opšti podaci

1.1.	Ime stanice	Gradina						
1.2.	Ime grada	Pljevlja						
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_04						
1.4.	Kod stanice	MNE_01_02						
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica						
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore						
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, praćenje trenda						
1.8.	Geografske koordinate	<table><tr><td>G.dužina (m)</td><td>G.širina (m)</td><td>Nmv (m)</td></tr><tr><td>6604352.00</td><td>4792911.00</td><td>1094</td></tr></table>	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)	6604352.00	4792911.00	1094
G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)						
6604352.00	4792911.00	1094						
1.9.	NUTS							
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	SO ₂ , NO, NO ₂ , NOx, O ₃						
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra						
1.12	Druge informacije							

2.Klasifikacija stanice

2.1	Tip područja	Ruralno
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	SB
2.3.	Dodatne informacije o stanici	

3.Mjerna oprema

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija
O ₃	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija

4.Opis uzorkovanja

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat , 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

2.7.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI-GRADINA
Tabela 36.Max.8h srednje dnevne vrijednosti i srednje dnevne vrijednosti

Datum	Max.8h sr.vrijednosti	Srednje dnevne vrijednosti
	<i>Ozon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)</i>	<i>SO₂($\mu\text{g}/\text{m}^3$)</i>
1.09	121.70	4.17
2.09	93.65	14.32
3.09	105.23	11.16
4.09	99.34	11.05
5.09	97.02	5.77
6.09	86.15	7.10
7.09	96.19	10.79
8.09		
9.09		
10.09		
11.09		
12.09		
13.09	113.29	4.04
14.09	97.99	6.27
15.09		
16.09		
17.09		
18.09		
19.09	103.73	20.12
20.09	101.85	7.36
21.09	99.32	11.99
22.09	104.81	6.65
23.09	93.18	6.02
24.09	94.59	5.28
25.09	85.05	19.52
26.09	92.33	5.03
27.09	91.23	7.80
28.09	88.42	9.88
29.09	82.11	13.86
30.09	87.61	12.48
GV (SDV)		125
Ciljna vr.	120	

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

Tabela 37. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	549
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	76.25
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.14
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	112.26
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.16
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	5.50
Broj 24 časovnih mjerena	21
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	70
Min. vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.04
Max. vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	20.12
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.55
Median vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.80
Broj prekoračenja časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	$125 \mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Granica tolerancije</i>	
nema	
nema	

Tabela 38. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	545
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	75.69
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.41
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5.67
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.18
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	0.97
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	$200 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	$40 \mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Granica tolerancije</i>	
nema	
nema	

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.


Tabela 39. Statistička obrada rezultata mjerena ozona

Broj 8 časovnih mjerena	21
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	83.87
Minimalna 8 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	82.11
Maksimalna 8 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	121.70
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	96.89
Madian 8 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	96.19
Broj prekoračenja 8 časovne	1
<i>Ciljna vrijednost</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Ciljna vrijednost</i>
<i>Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost</i>	<i>120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>nema</i>


D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

**2.7.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
GRADINA**



Slika 10.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 11.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru 2014.god.

2.7.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI GRADINA

1.SUMPOR DIOKSID

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa propisanim graničnim vrijednostima za :

- jednočasovnu srednju vrijednosti($350\mu\text{g}/\text{m}^3$),
- srednju **dnevnu** vrijednost ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i srednja dnevna vrijednost) sa ciljem zaštite zdravlja , su tokom avgusta mjeseca bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti,
Sve izmjereno jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom septembra mjeseca bile **ispod** propisane granične vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

3.OZON

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ozona** poređene su sa:

- propisanom **cilnjom vrijednošću** od $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Mjerenje ozona u septembru mjesecu je vršeno 21 dan.

Jedna maksimalna osmočasovna srednja dnevna vrijednost je bila **iznad** propisane ciljne vrijednosti, tokom septembra mjeseca.

Šef odsjeka za neorgansku analitiku

Mr.sci.Dejan Jančić, dipl.hem

Obradivač:

Radomir Žujović, dipl.hem

Šef odsjeka za organsku analitiku

Mr.sci.Vladimir Živković,dipl.inž.tehn.

Lica odgovorna za izvođenje mjerena

Siniša Popović, dipl.far

Maja Branković

Ivan Đurović

Petar Galjić